

Егорова Нюргустана Семеновна



"Ийэм аптаах сундуга"



Бырайыак олоххо киириитигэр сурун теруеттэрэ:

-Билицци уйэ5э о5о тацаа-саба элбэх о5олоох, кыаммат дьиз кэргэццэ сурдээ5ин ыараата

-Кэтиллибит эргэ тацас – сап таах хаалыахтаа5ар туьа5а тахсарын септее5унэн аа5абын

-Эргэ тацааы уларытан, аныгы олох ирдэбилинэн сонун, кырааыабай гына моьуоннаан саца керуцэр туьэрэбин

-Сатабыллаах, иистэнньэц ийэлэргэ субэлэри биэрэбин, бэйэ уопутун баай кистэлэцин тар5атабын



Бырайыак сыала.

Кэтиллибит эргэ тацаабы араастаан уларытан ойуулаан-оьуордаан, быьыылаан-табаалаан аныгы олох ирдэбилинэн кердөрүү, тупсабай керуцнээн оцорору ситиьии.

Бырайыак соруктара.

Дьиэ кэргэн убун харчытын сепке , туьалаахтык тутта уерэниитэ.

Тацнар тацаабы кэтиллибит тацаабы сацатык тупсарыллан уларытан биэрэри ситиьии

-эдэр ийэлэргэ субэ – ама биэрии, интэриэстэрин тардыы кебулээьин
-о5о кэскиллээ5и ейдуу, сыаналыы, харыстыы уерэниитэ

Олоххо киириитин болдьо5о: 1 сыл.



Бырайыак олоххо кириитэ

Бырайыагы олоххо киллэриин былаана:

Бэлэмнэнии этаба (балаҕан ыйа)

Олоххо киллэриин (алтынньы)

Тумуктуур этап (ыам ыйа)

I этап: тереппуту тумуу, матырыйаал хомуйуу

II этап: дьиз кэргэн опытын тарҕатыы, субэ-ама биэриин

III этап: ырытыы, ытыллыбыт улэ тумугун табаарыы,
уопуту тарҕатыы



Улэ керуцнэрэ		Кыттааччылар	Кунэ -дьыла
Бастакы тумуу	«Туттуллар матырыйаалы булууга кемелёуу», «Тереппуккэ субэлэри биэрии», «матырыйаалыы хомуйуу», «бэйэ уопутун тарбатыы», «эбээлэрбит субэлэрэ», «иистэнньэц кистэлэцэ».	Ийэлэр, иитээччи,эбээлэр.	Балабан ыйа, алтынньы
Тегурук остуол	«Туьалаах дьарыктар,кемелеех туьалар» «Эдэр ийэлэри тардыы, субэ-ама биэрии» «Эбээ уопутун тарбатыы» «О5о кыьыццы сонун истэьин»	Ийэлэр, эбээлэр, иитээччи	Сэтинньи, ахсынньы
Маастар кылаас	«Кыыс о5о куннээ5и кэтэр тацаа» (сиитэс былааччийа, сараппаан)	Ыалдьыттыыр иистэнньэц уерэхтээх Софронова С.И. Ийэлэр	Тохсунньу
Ийэлэргэ аналлаах курэхтэьии	«Кемус суутук» «Джинсовой тацааы тупсаран , уларытан тигии» Сэлиэччик дьууппа «Сир симэхтэрэ» (Саха сирин сибэккилэрэ)	Ийэлэр, иитээччи	Кулун тутар, муус устар
Ийэлэр куустэринэн быыстаппка	«Баай уопуту тарбатыы, санаа атастааьыта»	Ийэлэр,эбээлэр, иитээччи	Ыам ыйа

**Бырайыак олоххо кииритигэр кеме сыанабыла:
-ыйытык**

-Биирдиилээн бэсиэдэлэһии

Куутуллэр улэ тумуктэрэ:

**Бу бырайыак олоххо киирдэбинэ эргэ кэтиллэ
сылдыбыт тацас бырабыллан таах хаалбакка
туьаба тахсарын тереппут ейдеен сепке туьана
уерэнэр. Ийэлэрбит ыытыллар улэбэ кедьуустээхтик
кыттыылара эрэйиллэр.**



О5о кыбыщцы сонун тигиигэ экономической барыллаабын

Тацас сап	Сыаната	Ороскуота	Сууммата
Сап	8 солк.	2 шт.	16 солк.
Тимэх	20 солк.	10 шт.	200 солк.
замок	35 солк.	1 шт.	35 солк.


О5о сонун сыаната ырыынакка: 1500 солк. Экономияланна: 1242 солк.

Кыыс о5о сиитэс былааччийатын тигиигэ экономической барыллаабын

Тацас-сап	Сыаната	Ороскуота	Сууммата
Сап	8 солк.	1	8 солк.
Тимэх	20 солк.	1	20 солк.
Замок	35 солк.	1	35 солк.

***Уопсай сууммата: 63 солк. О5о былааччийата ырыынакка сыаната: 450 солк.
Экономияланна: 397 солк.***

Озо куннээдүм таңаһа



Кызы озо дьнитээзи таңаһа





Кыһынны таһастар.

